

L' IGNORANCIA

REVISTA CRÓNICA

ORGÀ Y XEREMÍES D' UNA SOCIEDAT DE MALLORQUINS.

A Palma, cada número.....	2 cèntims.
Fòra de Palma	2 1/2 "
Números atrassats	4 "

Sumarà cada dissapte, si té vènt à sa flauta.

S'envian es números à domicili, tant à dins Ciutat com à ses Viles, pagant per adelantat à s'Administració (Cadena de Cort n.º 11), 1 pesseta a conta de 16 números.

XARIPES.

Ha arribat una señora de Madrit que es viuda y dèu tení una trentena d'años. Es neta, ben endressada, alta, bona mossa y té unes mans de pèrles per cosí, cuyna y sobre d'una casa com un pèrn d'or. Allá à Madrit tenia casa d'*huéspedes* en es carré d'Alcalá; y ara n'ha posada una à Ciutat molt ben mun-tada per podè cuydá un ó dos señós tots sols sense familia, que sien viudos ó fa-drins veyardos.

Desitjosa d'acreditarsé ha resolt que aquesta nova casa de hostes sia *gratis* tot es temps d'un any complet y cabal p' es primé señó que voldrà estarhi de *pupilo*. Aquest nou establiment no es pòt compará amb cap altre des que nòltros estàm avesals à veure per aquí; perque à la casa hey ha pesses per rere molt ben adornades, encatifades y em-paperades; cortinatges de seda à tots es balcons, piano à sa sala y un servici de porcelana y crestay. Ademés aquesta señora es tan cuidadosa des seus hostes que no tan sols los fa la vida sino que los renta y planxa sa ròba y los fa ses serzidures que necessita y los espuma ses elebites y pesses d'abrich, aficanthi es botons que veu que fluxetjan. En fin es una señora qu'entén bé aquest ram y sab sa séua obligació amb aquesta part.

Sa casa ahont ha posat aquest establiment està à un punt molt cèntrich; y qualsevol que vulga pasarhi à viure pòt anà à veurerla, y à parlá amb dita señora de nou à dues des dematí, à sa matexa casa, número 20, des carré de Zagranada, pis principal.

Hem de fé sobre també qu'hey ha un destino vacant dins una oficina d'aquesta Ciutat y ara l'han de provehi.

S'oficina no més està obèrtta de les onze à la una des demati dos dies en sa setmana, que son es dimars y es dissaptes. Es destino que s'ha de doná es el de Jefe principal de sa mateixa, que no té més quefés que firmá sa *Nòmina* cada mes, y maná feynes à tres ó quatre es-

crivents al temps de fumá quatre ó cinc xigarrets amb sos amichs que vajan à consultarli es seus negòcis; y axò sense responsabilitats ni compromisos de cap casta, ni molèsties de ningun gènero.

Per provehi aquesta plassa no s'etsi-jexen més coneixements que sobre lletgi una mica, maldament sia à fòrsa d'uyeres; sobre posá es seu nom baix d'un escrit, encara que ningú sapiga que diu, y sobre repassá una suma. Es sòu d'aquest destino es de cent y quatre duros un real y mitx mensuals, que se sòlen cobrá per adelantat des quatre à n'es vuyt des mes corrent.

A qualsevol persona que li convenga aquest empleo li aconseyam que sa prenga sa molèstia de passá p' es carré d'ets Oms, número 91, pis principal, de les onze à la una des dimars de la setmana qui vé y qu'hey deix allá es seu nom escrit à un tròs de papé blanch, maldament no sia sellat, ni vaja acompañat de sa cedula personal ó carta de seguritat perque s'ha resolt qu'à sa primera persona que s'hi present, con tal que sia d'una corantena ó cinquenta d'años d'edat y vaja vestida un poch decent y amb trôna sobre tot, se li don sa credencial abans de qu'arrib es primé diumenge de Matx.

Qualsevol que tenga necessitat de dobles, sian mil ó dos mil lliures, ó dèu mil y tot si impòrtia; y vulga que les hi deixin sense *pagaré*, ni segona firma, ni hipoteca de cap casta, ni més formalitat qu'un trosset de papé blanch; se li fà sobre qu'hey ha un señó que plè de bons sentiments y desitjos de fé bé à tothom farà es favó de deixarlesí sense gens d'interés y à torná quant será de gust y agrado des qui los manllevará.

Aquell que li convenga alsá una can-tidat amb ses espressades condicions pòt prendrersé sa molèstia de passá p' es carré de Sant Miquèl, algorfa núm. 67, devant Sant Antoni qu'es aquí ahont viu aquest bon señó. Fa avinent que no sortirà de ca-séua cap dia de la setmana qui vé, comensant desde demà mateix, à fi de que ses personnes que vulgan afavorirló amb sa séua confiansa y vajan à

parlá amb ell sobre aquest negòci no s'hajan de molesta à anarhi dos pichs.

Si p'el cas es subjepte qu'ha mesté es dobles no sabés escriure axò no fa al cas, perque axí mateix li dexará sa partida que vulga sense cap casta de papé ni aubarà; y si volgués qu'aquesta dexa fos amb tot secret pòt anarhi sense cap testimoni perque aquest señó viu totsòl y es homo de molt de caràcte qu'ha rebut ja molts de còps de lliure y ni ses parets de ca-séua sabrán rès d'aquest assunto.

Estau ben entesos: carré de Sant Miquèl, algorfa núm. 67, devant Sant Antoni, à qualsevol hora del dia d'es d'aquesta setmana que vé.

Hey ha també una atlòta jove, de bona casa, de bon llinatge y de bones sanchs, ben carada, alta, cosset prim, que passa per una de ses fadrines més guapes y bisarres de dins Mallorca. Aquesta atlòta no té pare, ni mare, ni germans, ni parents; encara no ha cumplit vint y quatre aïns y com no du fatals no es pòsa *polvos* may p' es coll ni per ses galtes, ni d'padasset, ni bagues, ni flochs, ni banderetes de colós vius aficades demunt ses anques; y qu'encara que tenga dèu mil siscentes lliures de renda cada any, no té cap mica d'empatx en cuydarsé de sa cuyna y de sa bugada y d'axecarse dematinet si impòrtia per atendre es seu ram.

Com viu molt retirada y no va de Teatros ni de balls, ni reb visites d'amigues perque no'n té cap; y desitja casarsé amb un jove bon atlòt, maldament sia pòbre, ha comanat à un señó vey amich de son pare que ley cerch. Per lo mateix aquest señó heu fa sobre à n'es públich perque tots es joves que vulgan festejá amb ella en bon fi, se molestin en passá pe s'entrada qu'hey ha sense número entre ses cases n.º 13 y n.º 14 de sa Plassa des Mercat, dimars ó dissapte qui vé, desde les dèu des dematí fins horabaixa, qu'allá los esperarà per veure quin es es més digne des tresó des seu amor que guarda *intacto* per aquell qu'arribará à essè son marit.

PPD D'AUBENA.

UN ESTUDIANT.

*Estudiants que de nòm son
S'en passen molts p'el mon.*

—¡Miquèl! (diu na Margalida,) Fa estona qu' es sòl es alt. Si jaus perque estás malalt Vendrà es metge de seguida.

—Jò per ara estich ben bò; No tench mesté gens es metge. —Ydò còm tens tant de fetge? —Es que no he acabat es sòl.

Encara es dematinet.... Ara han tocades les vuyt. Es berená ja està cuyt. Vaja, Miqueló, axequet

Y t'en 'nirás à s' escòla Que ja no està gayre lluñy Es mes que li diuen Juñy. Fé via qu' es temps redòla.

—Escolta. Abans d'anarhi Convendrá qu'un pòch me rent Y em pentin, perque la gent ¡Vaja un pollo! puga dí.

—Altre cosa dins es cap No t' hi tròb en tot lo dia. Que diguessen més valdria ¡Vaja un atlòt que molt sap!

Ara que ja estich mudat Venga tabach y papé.... ¿A s' escòla, qu' hey aniré? No puch; estich maretjat.

Per paga lo qu' es avuy Es pits me fan molt de mal.... Y tench un mal de caxal.... Y no hey vetx clà d'aquest uy.

Grans quexes tenen de mí Perqu' hey vatx tart cada dia Es mestre de Geografia, Es d' Història y es de Llatí.

Però rès à mí me fá Que digan, per jò sé festa; Tot es mes de Matx me resta Encara per estodiá.

¡Mirau qu' es bona quimera Es ferme estodiá per fòrsa! Tan mateix no'm podrán tòrsa Perque no pendré carrera.

—Ja es ben divèrsa s' idèa Qu' ara jò dins es cap duch! ¡Atlòta! dum aquell such Y agafarem sa monèa.

Còm s' aygordent no hey ha rès; Tota malaltia cura Si un el prén amb gran mesura Y bé sé jò que cosa es.

No dich rès des marrasquí, Però sobre tot es *ron*, Crech qu' es lo milló del mon; Es qu' he begut no es pòt dí.

Així es dematí li passa Fins qu' el cridan per diná. S' atepeix còm un bajá De carn, no de carabassa.

Diu llavò:—A n' es cafè anem Perque ets amichs ja m' hi esperan Y hem de jugá me digueran Tot es capvespre..... y riurem.

Més abans de jò anarhí Me convé contá es doblés Que crech no'n tendré demés Y no fiarán de mí.

Tres pessetes m' han quedat De tres duros que tenia, N' he pagat un que'n devia Y es demés los he gastat.

No sé còm heu tench de fé, Del tot apurat me veitx, Endeutat sempre 'm passeix Y qui sab quant pagaré.

A ca's sastre hey dech tres duros, Ne dech dos à n' es barbé, No dich rès des sàbaté, Y sis pessetes de puros.

Y moapare que no es crùel Dinés sempre està enviant; En sàbre que jò déch tant Me matará, no hey ha vèl.

Per anit podré campá Si pòt aná sa criada A empèñarmé sa mudada, Y..... ja 'u vorem per demá.

—Margalida, vòls vení? —D' aquí dos minuts vendré. —¿Qu' has de sortí?—Sortiré Perque tench d'aná à dú ví.

—Ja va hé: t'en dus axò A sa casa que saps tú. Alèrta à dirhò à ningú, Que no sapin que som jò.

—Y aquells doblés ja has gastats Que te va enviá ton pare? —T' ets posat cabals?—No encara: No digues pús desbarats.

—Però, qu' has fét, Miqueló? —Dexa aná... ¿Estás enferada? —Aquí en voltá cantonada? —Sí, vestén, voltant cantó.

Còbra es doblés y s'en va Més depressa qu'un cohuet No l'espanta vent ni fret En pich que té per gastá.

A n' es Teatro lo primé; Allá ses atlòtes mira, D' una part à s' altre es gira Y señes sempre 'ls sòl fé.

En acabá ja es partit Cap à la fonda à sopá Y allá se pòsa à menjá Fins que s' ho tòca amb so dit.

Després fuma, y beu que beu Copetes més de coranta Y quant de gat no s'aguanta Un gran sabi essè se creu.

Llavò parla de partits, Desjècta s' Ajuntament, Y si li diuen que ment Se pòsa à doná esclafits.

A la fí s' en va à colgá Ben maretjat y calent Y còm jan fins à les cent Fa lo mateix l' ondemá.

Mentre tant es Juñy s'en vé Més depressa qu'un falçó Y dona à n' En Miqueló Carabassa à té qui té.

UN MAGRE.

VÈSSA.

Lectors, si sa glòsa Me surt malament, Es que'n té sa culpa Sa vèssa que tench.

Jò coneix un hòmo Que té arrendaments, Possessions y terres, Y accions y papé. Sempre dins ca-séua Tot lo dia sèu; Y té un qu' es cuya, De censals y bens. Pensau si murmura Y xarra la gent. A n' aquest sa vèssa El roega fa temps.

D' una vila enfòra Sé un bergantell, Té ganes son pare Veurel baxillé; Y sempre mos conta Que sab ja molt més Que Dante, Virgili, Volta y Lavoisier. Però més valdria Que conradó es fés, Perque molta vèssa Té aquest estornell.

També hey ha una vila Devés Sant Llorèns, Que per una feyna Déu molts de doblés; Ni'n duen, los gasta Amb enderivells. Bé ha fét promeses, N' ha tornades fé; Y no paga, perque Peresa y rès més Hey ha à qualche Junta, Y à s'A... junta...ment.

A moltes Iglesies Un banch hey observ Derrera sa pòrta Que té s' escanzell. Ydò, si un dia Un fòch hey hagués, O qualche altre cosa...

Pensau es bordell
Que faria mòure
S'estrumbol molest.
Vaja, fòra vèssa,
Señó Rectó, el crem.

Sabeu sa campana
Qu'En Figuera té,
Per tocá les dotze,
Les cinc à les deu;
Moltes de setmanes
Tengué un bastiment
Que mal d'us ja fèya
Veurel des carré.
S'espassá sa vèssa,
Y gracies à Deu,
Ja no du ventaya
A n'es seu capell.

Municipals guardies,
(Heu dich al revés
Perque no seria
A s'en endret vers.)
Ydò, com vos deya,
Están ben xalests,
Asseguts, no vèuen
Qu'à un homonet vey
L'insultan, l'encalsan
Quatre atlòts vayvés.
¿Perque ténen vèssa?
Perque los convé.

Conech un subjècte
Que no's pèrd per llest.
Escoltau: y vèltros
Lectors, vos convé
Que no tengueu vèssa
S'estiu ni s'hivern,
Comprau L'IGNORANCIA,
Y lletgiula prest,
Y apendreu de lletra
En mallerquí bé.
Torn à lo que deya
Des subgècte aquell....

M'agafa ara... vèssa;
Ja... l'a... cabaré...

H.

XEREMIADES.

Reberem una atenia invitació des President de s' *Unió Obrera Balear* per assistí à s'inauguració de ses escoles de 1.^a y 2.^a ensenansa. Mos sabé greu no poderhi assistí per causa d'essè fòra, però sabem que sa funció fonch molt lluhida.

Li donam les gracies per sa séua atenció.

*

Pareix que per Alaró hey ha colcú ó colcuns qu'han mesté aná escòla de bona educació. Tant mateix amb lo que varen fé aquesta setmana passada no varen fé res que pogues donarlós gens d'honra ni gens de profit ó bon nom. Ets homos may han d'amagá sa cara y es séus fets han d'essè de personnes civi-

lisades y no de bárbaros que tenen s'ànima més esquerdada que sa campana majó de la vila. De segú qu'aquests fadrins de tan bones idées si vòlen festetjá una atlòta no comensaran fenilí desaires ni pegantí galtades. Ydò totes ses còses son lo mateix; aplicau es cuento.

*

S'ha notat qu'es ví que duen de Manacù p' es ferro-carril de vegades p' es camí torna aygo.

Bé fa per lo mateix aquell altre pràctic, en s'anunciá sa manera de fé bon ví dins Mallorca; perque abans tornava vinagre y encara qu'axò era un mal no heu era tant que no tengués axí mateix una mica de prèu com à vinagre.

Ara però torna aygo que no té gens de való.

S'hauria de trobá es mèdi de que tot es ví que duen à Ciutat tornás aygo abans d'arribá à sa Pòrta, y desde sa Pòrta à n'es magatzem ó à sa tavèrna tornás altra vegada ví.

Vat' aquí un bon negòci.

*

Tot progressa avuy en dia. Ja tenim siment à quatre sòus y mitx es quintá, ó sia à tres reals es 40 kilos. Y diuen qu'es tan excel·lent. S'es mesté qu'es Buñolés fassan es cap viu. Ja més valdría qu'axí com discutexan si han de ballá *sandangos* ó *valses*, estodiassen sa manera de fé siment bò y barato ja que sa Naturalesa los n'ha donat amb abundància.

*

Sa Còsta des Teatro que va desde es Replá fins dalt de tot ha mesté repicá; (sense campanes) per evitá ses caygudes qu'hey dona la gent; y més ara que no hey mancan cloveyes de tarònjes ni altres brutós més gròsses, maldement allá mateix hey haja una caseta apòsta per ferles.

*

Dos curiosos, entre molts, y qu'hey deyan de prim, entravan daxo, daxo, per sa Pòrta de Jesús, venguent de veure es pellés Húngaros, que per s'extrangé es diuen *Bohemiens*.

—Ell farán bona feyna, però, ¡mira qu'en duen de brutó y mascara!

—¿Que vèls que't diga lo qu'hey trop?

—Axò heu trobá tothom que s'ha dat punt de fé la rua demunt es pònt.

—Ydò, mira, jò trop que sí nòltros los trobám bruts y mascarats, ells hey pòren trobá lo mateix aquesta pòrta, y vaja porcada per porcada.

—¡Y tens rahó! jò no m'hi havia fitsat may, ¡lo qu'es s'avè!

—Vaja una idèa que déu doná de nòltros à n'ets estrangés s'entrá à dins Ciutat que bravetja, per semblant Pòrta y per totes ses de Palma qu'están més nègres que faró de llum.

—Ell s'hi hauria de posá remey y.... bugada.

—Ara li fan es mánich!

EPIGRAMAS.

—¿Juan? —¿Que mana, seño?

—Vesme à du foch per fumá.

—Però, seño, no n'hi ha.

—No'n dugues, tròs de tacó.

—¿Enrich, tú com t'has fet rich?

—Amb molta de diligència.

—Sòls amb axò? Jò m'en rich.

—Y també amb pòca conciència.

—Ah! axí no m'en rich, Enrich.

FEROSTAS.

COVERBOS.

Una vegada un pagès va entrá à una casa de comèrs y demandá à un dependent si li volia trèure ses pesses de ròba per pantalons de primavera que tengués, no solament d'aquell any sinó també d'ets anterius.

Es dependent les hi tragué totes y es pagès se posá à examinarles una per una, y mostrantli es pantalons que duya li digué amb molta catxassa:

—No'n tròb d'aquesta mòstra, y axò que no'n necessit més qu'un pam per adobá aquests pantalons.

—Però, sant homo, (li digué enfadat es dependent,) èper que no ha comensat per enseñarme es pantalons y li hagués dit d'una vegada que no'l poria servir?

—Fonna! fonna! (replicá es pagès,) èperque l'via de molestà quant heu porria fé jò mateix?

S'altre dia à n'es Moll hey havia un carreté que fét una fiera quantre sa séua bistia, exclamava:

—Arri, mal te tòchgota y que te durant com m'ha durat à mí sa ràbia de sa sògra.

No fa molt de temps qu'una joveneta passá p' es Mercat y veient un ròtlo de gent s'hi arramba per sèbre qu'era.

Justament s'aná à aficá derrera un jove molt mal sufrit, que quant se sentí un poch empès se girà donant una collada y reparant amb aquella jove li va dir:

—No s'afich tant, ell assembla just una paparra:

—Tan paparra com som, (li contestá sa jove ofesa,) no hey haurá perill que may me tropiques aferrada à ses téues ferradures.

Tots es qu'heu sentiran esclafiren de

riure y aquell jove confús, ben de pressa s'escapá d'aquell ròtlo.

**

Hey havia à un carré tres sabatés qu'es duyan molta d'enveja. Un dia un d'ells per fé malicia à n'ets altres, demunt es seu portal hey posá un lletrero que deya:

Aquí viu es milló sabaté del mon.

Un d'ets altres quant heu vé l'ondegá en posá un altre que deya axí:

Aquí viu es milló sabaté de Mallorca.

Y s'altre també l'ondegá posá aquest: *Aquí viu es milló sabaté d'aquest carré.*

**

No fa molts de dies qu'à n'es carré de ses Miñones s'hi armá un truy'bò, perque un ase se renegá que no volia entrá à ca-séua.

Al entretant passá una señoreta y quant vé tanta gent aturada demaná à un *pollo* si hey havia rès de nou.

—Crech qu'es un ase que li ha agafat un mal, (li contestá es *pollo*.)

—Oh, Deu méu! (va dí ella,) à n'ets ases y tot los arribará à agafá histèrich y atachs de nirvis.

Es *pollo* rigué d'aquesta sortida y per fé d'agut va dí:

—Es qu'ets animals no saben que s'han de fé per assemblar a ses criatures.

—Lo qu'es axò de criatura poca pena los costará es serhó; lo que pòt essé que los ne còst molt es s'essé personnes.

Es *pollo* no volgué més bromes y parti.

**

Un homo de pochs doblés tenia molts de cans de cassa, però los matava de fam. Sa dòna el reconvengué y li digué que per no darlos menjá més valdria no tenirlós.

L'ondegá entrá à ca-séua amb dos cans més qu'es que tenia; s'enrabia sa dòna, y per tranquilisarla li digué:

—Calla, tonta, ¿no veus que si son més es cans se reparteix entre molts se fam y los ne tòca manco?

**

Una *polla* estava en es Teatro asseguda à una *butaca*, y un jove que li feya l'*oso* molt de temps havia, s'hi va declará y s'en va dú carabassa. Es cap d'un poch ella fé un baday molt llarch, y ell li digué:

—Jò'm pensava que m'anava à menjá.

Y ella li contestá lo més resòltia:

—Jò som judía y no puch menjá carn de porc.

**

Un pagès qu'havia fét es servici à fóra Mallorca quant vengué amb sa llecció s'en aná à ca un tio seu, tocá à sa pòrta pues ja era de nit, y de part dedins li demanaren:

—¿Qui es?

—Jò soy, (respongué.)

—Ydò, vesten si soyes qu'ara acabam de fé sa casa neta.

**

Un catedràtic de Física preguntava à un deixeble seu, còm se feya s'*alcohol* y després d'haverley dit, li torná pregunta:

—Y s'aygordent, còm se fá?

S'atlòt pipelletjá una miqueta y llavò respongué:

—Jò de còp y respòsta no ley sé dí. Lo que si sé, des mòdo que se beu.

**

—¿Escolta, Pere? (preguntá un pagès à un marxando,) ¿à ses Fires de Ciutat qu'hey podrán dú à vendre de tot?

—Si fa, (respongué aquest.)

—Ydò hey duré à vendre sa sògra.

—¡Homo! ¿que dius?

—¿Que dich? lo que sents; que no hey pòren dú bestiá?

—Sí, però, ¿y sa téua sògra qu'es cap mula?

—Si qu'heu es, perque me tira cada cossa que fa matx; però no'u deya per axò; tú no m'has entès.

—Espliquet.

—Sa sògra heu dich en aquella mula véya y ròija que tench y que li don tanta llenya, perque ja que no puch pegá à sa sògra, pas gust figurantme que li pech.

—Però, homo, hagueses dit *na sògra* y no *sa sògra* y t'hauria entès.

—Jò no som anat à llatí còm tú, y tant me fa di *na còm sa*.

**

—Adios, Juan, ¿que j'has tornat?

—Sí, señó; ja vatx vení es *sábado* des *domingo* de la *semana última*, amb so vapor que viene de *Barcelona* aquí à *Palma de Mallorca*.

—Escolta, ¿y quants d'ans has estat fòra?

—Dos per *España* y cuatro y siete mesos en l'*Havana* de l'*Isla de Cuba*, total sis años y siete meses.

—¿Y tenies jornal diari cada dia?

—No ha mançado nunca. Y digame, Don Pèp, ¿vostès todos deuen estar bueños, no es axí?

—Sí, Juan, tols bons; ta mare, còm tú saps qu'está céga y no hey veu, s'entretén axí mateix en fé calses p'es capellans negres.

Vaja un dos. ¡Que los s'en dugan!

**

—Toni, Toni, ¿ahont vas tan aviat?

—Dexem passá per amor de Deu, sa sògra s'es mòrt y vatx à avisá es cotxo des mòrts y à comaná à s'enterradó que l'enfèrri prest. Era tan dolenta que m'pareix mentida que no torn viva.

**


PORROS-FEVES.

SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT.

GEROGLIFICH. — Una pregunta necessita respòsta
SEMLANSES. — 1. En que du sa-bata.
2. En qu'hey ha peons.
3. En que té estribos.
4. En que passan fam.

TRIÀNGUL. — Camps-Campo-Camp-Cam-Ca-C
XARADÀ. — Dár-se-na.
FUGA. — Diguent veritat se pèrd s'amistat
ENDEVINAYA. — Sa Corema.

GEROGLIFICH.



UN GERMÀ D'ELL.

SEMLANSES.

1. En que s'assembla un Batle à Sant Jusep?
2. Y un còrp à una figa flò?
3. Y la Justicia à una dòna que li falta un uy?
4. Y l'Iglesia de la Mercè à una òlla de mongetes negres?

UN RONDAYÉ.

QUADRAT DE PARAULES.

Omplí aquests pichis amb lletres que llegides horizontal y verticalment, digan: sa 1.^a retxa, un apartament des Teatro; sa 2.^a, sa manera còm un hòmo déu presentarse en societat; sa 3.^a, una enfermedat molt asquerosa; sa 4.^a, una planta de moltes espines, y sa 5.^a, una població russa que la baña el Mar Negre.

UN IGNORANT DESENFEYNAT.

XARADA.

Es tot qu'es un dos y quatre
A na una dos y tercera
Li va dí dins una carta
Que molt sa tèrsa y primera
Sa séua prima volia.
Més sa séua prima en doble
Sa quarta li responia
Amb una carta molt noble.

G. R. DE PHILIPPEVILLE.

FUGA DE CONSONANTS.

..A. . A.E .O .U.A A. .E.
UN ESTODIANT DE LA SOPA.

ENDEVINAYA.

Escolta, a lòt, y perdonà,
Tú qu'heu endevines tan bé,
Diesme: ¿quantes passes dona
Amb un dia un tauladé?

UN RONDAYÉ.

(Ses solucions dissapte qui té si som cius.)

29 ABRIL DE 1882

Estampa d'En Pere J. Gelabert.